

**PRAVILNIK****O KERAMIČKIM PREDMETIMA NAMIJENJENIM ZA KONTAKT S HRANOM****DIO PRVI - OPĆE ODREDBE****Član 1.**  
(Predmet)

Pravilnik o keramičkim predmetima namijenjenim za kontakt s hranom (u dalnjem tekstu: Pravilnik) regulira moguću migraciju olova i kadmija iz keramičkih predmeta koji su, u svom konačnom stanju, namijenjeni za kontakt s hranom, ili koji su u kontaktu s hranom i namijenjeni su za tu svrhu.

**Član 2.**  
(Definicija)

U smislu ovog pravilnika, **keramički predmeti** su predmeti koji su proizvedeni od mješavine anorganskih materijala s općenito visokim sadržajem gline ili silikata kojima mogu biti dodata male količine organskih materijala. Ovi predmeti su prvo oblikovani, a oblik koji je tako dobiven trajno je učvršćen pečenjem. Oni mogu biti glazirani, emajlirani i/ili dekorirani.

**Član 3.**  
(Uslovi upotrebe olova i kadmija)

- (1) Količine olova i kadmija koje su prenesene s keramičkih predmeta ne smiju prekoračiti granice postavljene ovim pravilnikom.
- (2) Količine olova i kadmija koje migriraju s keramičkih predmeta utvrđuju se testom, čiji uslovi su specifikirani u Aneksu I. koji je sastavni dio ovog pravilnika, koristeći metodu analize koja je opisana u Aneksu II. koji je sastavni dio ovog pravilnika.
- (3) Kada se keramički predmet sastoji od posude za koju je pričvršćen keramički poklopac, granica olova i/ili kadmija koja ne smije biti prekoračena ( $\text{mg}/\text{dm}^2$  ili  $\text{mg}/\text{litar}$ ) odnosi se samo na posudu.
- (4) Sama posuda i unutrašnja površina poklopca testirat će se pojedinačno i pod istim uslovima.
- (5) Zbir ova dva nivoa ekstrakcije olova i/ili kadmija iz st. (3) i (4) ovog člana, koja je dobivena tim putem, smarat će se odgovarajućim za površinu ili zapreminu same posude.

**Član 4.**  
(Dovoljene količine olova i kadmija)

- (1) Keramički predmet ispunjava zahtjeve ovog pravilnika ako količine olova i/ili kadmija koje se ekstrahiraju tokom testa koji je izvršen pod uslovima navedenim u aneksima I. i II. ovog pravilnika ne prelaze sljedeće granice:

	Pb	Cd
a) Kategorija 1: Predmeti koje nije moguće napuniti i predmeti koje je moguće napuniti, a čija unutrašnja dubina, mjereno od najniže tačke do horizontalne ravni koja prolazi kroz gornji rub, ne prelazi 25 mm	0,8 $\text{mg}/\text{dm}^2$	0,07 $\text{mg}/\text{dm}^2$
b) Kategorija 2: Svi ostali predmeti koje je moguće napuniti	4,0 mg/l	0,3 mg/l
c) Kategorija 3: Posude za kuhanje; posude za pakovanje i čuvanje čiji je kapacitet veći od tri litra	1,5 mg/l	0,1 mg/l

- (2) Kada keramički predmeti ne prelaze navedene količine za više od 50 %, smarat će se da ti predmeti, i pored toga, ispunjavaju zahtjeve ovog pravilnika ako su najmanje tri druga predmeta istog oblika, dimenzija, dekoracije i glazure podvrgnuti testu koji je izvršen pod istim uslovima utvrđenim u aneksima I. i II. Pravilnika i kada prosječne količine olova i/ili kadmija ekstrahirane iz ovih predmeta ne prelaze postavljene granice, s tim da nijedan od tih predmeta ne prelazi te granice za više od 50 %.

Na osnovu člana 17. stav 2. i člana 72. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 113. sjednici održanoj 21. januara 2010. godine, donijelo je

## Član 5.

(Izjava o usklađenosti)

- (1) U fazama stavljanja na tržiste, uključujući i fazu maloprodaje, keramički predmeti koji još uvijek nisu došli u kontakt s hranom moraju biti propraćeni pismenom izjavom o usklađenosti.
- (2) Izjavu iz stava (1) ovog člana izdaje proizvođač ili uvoznik koji je registriran u Bosni i Hercegovini a sadržavat će podatke koji su navedeni u Aneksu III. koji je sastavni dio ovog pravilnika.
- (3) Proizvođač ili uvoznik u Bosnu i Hercegovinu dužan je, na zahtjev, predočiti nadležnim organima odgovarajuću dokumentaciju koja pokazuje da su keramički predmeti u skladu s migracijskim granicama za olovu i kadmij navedenim u članu 4. ovog pravilnika.
- (4) Dokumentacija iz stava (3) ovog člana mora sadržavati rezultate izvršene analize, uslove testa i naziv i adresu laboratorije koja je provela testiranje.

**DIO DRUGI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

## Član 6.

(Prijelazne odredbe)

- (1) Samo oni keramički predmeti namijenjeni za kontakt s hranom koji su usklađeni sa zahtjevima ovog pravilnika mogu se staviti na tržiste Bosne i Hercegovine.
- (2) Svi keramički predmeti namijenjeni za kontakt s hranom koji se nalaze na zalihama, a koji nisu u skladu s ovim pravilnikom mogu se utrošiti do isteka zaliha, a najkasnije tri godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

## Član 7.

(Službene kontrole i inspekcijski nadzor)

Službene kontrole i inspekcijski nadzor nad primjenom ovog pravilnika provodit će se na način kako je to propisano važećim propisima.

## Član 8.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 94/10  
21. januara 2010. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Vijeća ministara BiH  
Dr. Nikola Špirić, s. r.

**ANEKS I.****OSNOVNA PRAVILA ZA ODREĐIVANJE MIGRACIJE OLOVA I KADMIJA****I. Testna tečnost ("simulant")**

4% (v/v) acetatna kiselina, u svježe pripremljenom vodenom rastvoru.

**II. Uslovi testa**

- (1) Test se vrši na temperaturi od  $22 \pm 2$  °C u trajanju od  $24 \pm 0,5$  sata.
- (2) Kada se određuje migracija olova, potrebno je pokriti uzorak na odgovarajući način radi zaštite i izložiti ga uobičajenim svjetlosnim uslovima u laboratoriji.  
Kada se određuje migracija kadmija ili olova i kadmija, potrebno je pokriti uzorak tako da se osigura da je površina koja se testira čuvana u potpunoj tami.

**III. Punjenje**

- (1) Uzorci koji se mogu napuniti

Napunuti predmet sa 4% (v/v) rastvorom sirčetne kiseline do nivoa ne više od 1 mm od tačke presipanja; razdaljina se mjeri od gornjeg ruba uzorka.

Uzorci s ravnim ili blago nagnutim rubom treba da se napune tako da razdaljina između površine tečnosti i tačke presipanja nije veća od 6 mm mjereno duž nagnutog ruba.

- (2) Uzorci koji se ne mogu napuniti

Površinu uzorka koja nije namijenjena da dođe u kontakt s hranom potrebno je pokriti odgovarajućim zaštitnim slojem koji je otporan na 4% (v/v) rastvor sirčetne kiseline. Uzorak potom

potopiti u prijemnik koji sadrži poznatu zapreminu rastvora sirčetne kiseline na način tako da je površina koja je namijenjena za kontakt s hranom potpuno pokrivena testnom tečnošću.

**IV. Određivanje površine**

Površina predmeta iz kategorije 1. člana 4. stav (1) ovog pravilnika jednaka je površini meniskusa koji formira slobodna površina tečnosti koja je dobivena pridržavajući se zahtjeva za punjenje određenih u Poglavlju III. ovog aneksa.

**ANEKS II.****METODE ANALIZE ZA ODREĐIVANJE MIGRACIJE OLOVA I KADMIJA****I. Cilj i polje primjene**

Metoda omogućava određivanje specifične migracije olova i/ili kadmija.

**II. Princip**

Određivanje specifične migracije olova i/ili kadmija vrši se instrumentalnom metodom analize koja ispunjava kriterije izvođenja iz Poglavlja IV. ovog aneksa.

**III. Reagensi**

- Svi reagensi moraju biti analitičkog kvaliteta, ako nije drugačije specificirano.
- Kada se spominje voda, to uvijek znači destilirana voda ili voda ekvivalentnog kvaliteta.

- (1) 4% (v/v) sirčetna kiselina, u vodenom rastvoru

Dodati 40 ml glacijalne sirčetne kiseline u vodu i dopuniti do 1 000 ml.

- (2) *Rastvor u zalihi*

Pripremiti rastvore za zalihu koji sadrže 1 000 mg/l olova i najmanje 500 mg/l kadmija u 4% rastvoru sirčetne kiseline kako je navedeno u stavu (1) ovog poglavlja.

**IV. Kriteriji izvođenja instrumentalne metode analize**

- (1) Limit detekcije za olovu i kadmij mora biti jednak ili niži od:
  - a) 0,1 mg/litru za olovu,
  - b) 0,01 mg/litru za kadmij.

Limit detekcije definira se kao koncentracija elementa u 4% rastvoru sirčetne kiseline, kako je navedeno u Poglavlju III. stav (1) ovog aneksa, koja daje signal koji je jednak dva puta šuma instrumenta.

- (2) Limit kvantifikacije za olovu i kadmij mora biti jednak ili niži od:

- a) 0,2 mg/litru za olovu,
- b) 0,02 mg/litru za kadmij.

- (3) Povrat (*eng. recovery*) olova i kadmija dodatog u 4%-tini rastvoru sirčetne kiseline, kako je navedeno u Poglavlju III. stav (1) ovog aneksa, mora se nalaziti u granicama 80-120% dodate količine.

- (4) *Specifičnost*

Upotrijebljena instrumentalna metoda analize mora biti oslobođena smetnji prouzrokovanih matricom i spektralnih smetnji.

**V. Metoda**

- (1) *Priprema uzorka*

Uzorak mora biti čist i bez masnoće ili kakve druge materije koja može da utiče na test.

Oprati uzorak u rastvoru koji sadrži tečni deterdžent za kućnu upotrebu na temperaturi od oko 40 °C. Uzorak isprati prvo vodom iz česme a zatim i destiliranom vodom ili vodom koja je ekvivalentnog kvaliteta. Okapati i osušiti kako bi se izbjegle bilo kakve mrlje. Površina koja se ispituje ne smije se dirati nakon čišćenja.

- (2) *Određivanje olova i/ili kadmija*

- a) Ovako pripremljen uzorak ispituje se pod uslovima utvrđenim u Aneksu I. Pravilnika.

- b) Prije uzimanja testnog rastvora za određivanje olova i/ili kadmija, potrebno je homogenizirati sadržaj uzorka odgovarajućom metodom koja izbjegava bilo kakav gubitak rastvora ili abraziju površine koja se ispituje.

- c) Izvršiti blanko test (slijepa proba) na reagensu koji se koristi za svaku seriju određivanja.
- d) Izvršiti određivanje za olovo i/ili kadmij pod odgovarajućim uslovima.

**ANEKS III.****IZJAVA O USKLAĐENOSTI**

- (1) Izjava o uskladenosti koja se spominje u članu 5. ovog pravilnika mora sadržavati sljedeće informacije:
  - a) identitet i adresu preduzeća koje proizvodi gotovi keramički predmet i uvoznika koji ga uvozi u Bosnu i Hercegovinu;
  - b) identitet keramičkog predmeta;
  - c) datum izjave;
  - d) potvrdu da keramički predmet ispunjava relevantne zahtjeve iz ovog pravilnika i posebnog propisa o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom.
- (2) Izjava o uskladenosti mora omogućiti jednostavnu identifikaciju robe za koju je izdata i mora biti obnovljena kada značajne izmjene u proizvodnji dovedu do promjena u migraciji olova i kadmija.